

Ugovorne strane:

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, ulica La Benevolencije broj 16, koje zastupa ministar, Admir Katica, (u daljem tekstu: Kupac) i

Štamparija Fojnica d.o.o. Fojnica, Prokoški put bb, ID broj 4236045660000, koga zastupa direktor, Šabanović Senad, (daljem tekstu: Prodavac)

zaključili su:

UGOVOR
o nabavci štampanog materijala za potrebe
Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo

Član 1.

Predmet ugovora je nabavka štampanog materijala (sukcesivno) za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Nabavka je izvršena na osnovu Odluke broj 01-11-4-6014 od 19.10.2022. godine i Obavještenja o nabavci broj 1364-1-1-73-3-52/22 od 27.10.2022. godine

Ugovor se zaključuje u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije, ponudom Prodavca, odredbama Okvirnog sporazuma broj 01-11-4-6014-3 od 30.12.2022. godine

Ponuda Prodavca broj 255/2022 od 10.11.2022. godine kao i Izvještaj o toku i završetku e-aukcije od 17.11.2022. godine čine sastavni dio ovog Ugovora.

Član 2.

Cijena za robu iz člana 1. ovog ugovora, iznosi 10.808,00 KM bez PDV-a (desethiljadaosamstotinaosam i 00/100 KM)

Član 3.

Rok isporuke je 3-7 dana od dana narudžbe, poziva ugovornog organa, na adresu koju odredi Ugovorni organ..

Prodavac se obavezuje da ugovorenu isporuku izvrši u svemu prema propisima, standardima i normama kvaliteta koji važe za vrstu robe koje su predmet nabavke.

Član 4.

Kupac će ugovorenu cijenu plaćati u roku od 60 dana od isporuke i dostavljanja fakture.

Član 5.

Reklamaciju na kvalitet isporučene robe Kupac može uložiti pismenim putem u roku osam dana od prijema robe.

Prodavac se obavezuje da će reklamaciju na kvalitet riješiti u roku od tri dana

Član 6.

Garantni rok za isporučenu robu je 12 (dvanaest) mjeseci od dana isporuke.

Član 7.

Prodavac se obavezuje da će isporučiti robu u skladu sa prihvaćenom ponudom i da će odmah postupiti po eventualnim primjedbama Kupca u pogledu, eventualnih nedostataka.

Kupac će utvrditi razuman rok za ispravku propusta Prodavca.

Član 8.

Prodavac je dužan, u roku sedam dana od dana obostranog potpisivanja ugovora, dostaviti garanciju za dobro izvršenje ugovora u obliku безусловne bankarske garancije u iznosu od 10% od ukupne vrijednosti ugovora (vrijednost ugovora sa PDV-om), sa klauzulom plativo na prvi poziv korisnika garancije bez prava prigovora, sa rokom važnosti: rok izvršenja ugovorenih obaveza + 30 dana.

Član 9.

Ukoliko poslije zaključenja ovog Ugovora nastupe okolnosti više sile koje dovedu do ometanja ili onemogućavanja izvršenja obaveza definisanih ugovorom, rokovi izvršenja obaveza će se produžiti za vrijeme trajanja više sile.

Viša sila podrazumijeva ekstremne i vanredne događaje koji se ne mogu predvidjeti, koji su se dogodili bez volje i uticaja strana u ugovoru i koji nisu mogli biti spriječeni od strane pogođene višom silom.

Višom silom mogu se smatrati poplave, zemljotresi, požari, politička zbivanja, imperativne odluke vlasti, bolest i slično.

Strana u ugovoru koja je pogođena višom silom, odmah će u pisanoj formi obavijestiti drugu stranu o nastanku nepredviđenih okolnosti uz prilaganje odgovarajućih dokaza.

Član 10.

Sva, eventualno sporna pitanja rješavat će se dogovorom, štiteći obostrane interese. U slučaju nemogućnosti zajedničkog rješenja, eventualno nastalog spora, spor će rješavati nadležni sud u Sarajevu.

Član 11.

Prodavac nema pravo zapošljavati, u svrhu izvršenja ugovora o javnoj nabavci, fizička ili pravna lica koja su učestvovala u pripremi tenderske dokumentacije ili su bila u svojstvu člana ili stručnog lica koje je angažirala Komisija za nabavke, najmanje šest mjeseci po zaključenju ugovora, odnosno od početka realizacije ugovora.

Član 12.


Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja ovlaštenih predstavnika i traje do realizacije ugovorenog iznosa, ali ne duže od trajanja okvirnog sporazuma.

Član 13.

Ovaj ugovor izrađen je u četiri istovjetna primjerka, od kojih po dva zadržava svaka ugovorna strana.

PRODAVAC
Štampanica Fojnica d.o.o. Fojnica

direktor, Sabanović Senad



Broj: 56/24

Datum: 23.12.2022. godine



Broj: 01-11-4-6014-5

Datum: 23.12.2024. godine